

## SYLLABUS

**1. Puni naziv nastavnog predmeta:**

Historija pedagoške misli i školstva

**2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:****3. Ciklus studija:**

1

**4. Bodovna vrijednost ECTS:**

5

**5. Status nastavnog predmeta:** Obavezni  Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:**

Nema

**7. Ograničenja pristupa:**

Nema

**8. Trajanje / semestar:**

1

1

**9. Sedmični broj kontakt sati:**

9.1. Predavanja:

2

9.2. Auditorne vježbe:

2

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

0

**10. Fakultet:**

Filozofski fakultet

**11. Odsjek / Studijski program:**

Pedagogija

**12. Odgovorni nastavnik:**

Dr. sc. Renata Salihović Handžić, doc

**13. E-mail nastavnika:**

renata.salihovic@unitz.ba

**14. Web stranica:**

www.unitz.ba

**15. Ciljevi nastavnog predmeta:**

Cilj nastavnog predmeta je upoznavanje studenata sa:

- historijom pedagogije kao pedagoškom disciplinom
- najznačajnijim pedagoškim pogledima i idejama kroz historijska razdoblja
- razvojem institucija odgoja i obrazovanja

**16. Ishodi učenja:**

Uspješni studenti, koji su tokom nastavnog procesa kontinuirano izvršavali svoje obaveze, će biti osposobljeni za:

- razumijevanje mjesta, značaja i uloge historije pedagogije kao pedagoške discipline
- razumijevanje temeljnih pedagoških ideja i pogleda kroz različita historijska razdoblja
- razumijevanje utjecaja društvenih prilika na odgoj i obrazovanje
- razvijanje kritičkog odnosa prema pedagoškim idejama iz prošlosti i sadašnjosti

**17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:**

Historija pedagogije kao pedagoška disciplina i njen predmet izučavanja

Odgoj u prvobitnoj zajednici

Rođenje pedagogije iz duha grčke antike

Odgoj kao umijeće kod sofista

Pedagoška misao Isokrata, Sokrata, Platona i Aristotela

Odgoj u mišljenju štoičke škole

Odgoj i obrazovanje u starom Rimu

Pedagoške ideje starih istočnih naroda

Pedagoška misao u periodu srednjeg vijeka

Pedagogija humanizma i renesanse

Reformacija i njen utjecaj na školstvo

Odgoj i prosvjetiteljstvo

**18. Metode učenja:**

Programski sadržaji se realiziraju kroz sljedeće forme nastave:

- Predavanja
- Vježbe

U realizaciji predavanja i vježbi koriste se sljedeće nastavne metode: metoda usmenog izlaganja, dijaloška metoda, metoda demonstracije i ilustracije, metoda pisanih radova, metoda rada na tekstu.

Oblici rada koji se koriste u nastavi u realizaciji sadržaja su: frontalni, grupni, rad u paru i individualni.

Oblici učenja koji se primjenjuju u nastavi su: iskustveno, organizaciono i samousmjereno učenje.

**19. Objašnjenje o provjeri znanja:**

Provjera znanja se obavlja kroz:

- Prvi parcijalni ispit
- Drugi parcijalni ispit
- Kolokvij
- Završni ispit

U sedmoj nedjelji trajanja semestra studenti pismeno polažu prvi parcijalni ispit koji obuhvata do tada obrađene sadržaje sa predavanja i vježbi. Maksimalan broj bodova koji je moguće ostvariti na prvom parcijalnom ispitu je 15 bodova. U zadnjoj nedjelji trajanja semestra studenti pismeno polažu drugi parcijalni ispit, koji obuhvata obrađene sadržaje sa predavanja i vježbi iz drugog dijela semestra. Maksimalan broj bodova koji je moguće ostvariti na drugom parcijalnom ispitu je 15 bodova. Pitanja na parcijalnim ispitima mogu biti u obliku esej-testa i ZOT-a. Oba testa polažu svi studenti na predmetu istovremeno, čime je postignuta ujednačenost nivoa znanja koje se testira, kao i uslovi pod kojima student polaže ispit. Kolokvij predstavlja prezentaciju samostalno koncipiranog jednog djela iz proširene literature i jednog naučnog ili stručnog članka u pedagoškim časopisima koji se odnose na sadržaj predmeta. Završni ispit polaže se pismeno i usmeno, a maksimalan broj bodova koje student može ostvariti na završnom ispitu je 50 bodova.

**20. Težinski faktor provjere:**

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova, te se utvrđuje prema slijedećoj skali:

Prvi parcijalni ispit 15

Drugi parcijalni ispit 15

Prisustvo predavanjima 5

Prisustvo vježbama 5

Aktivnost studenta u nastavi 5

Kolokvij (realizacija na vježbama) 5

Završni ispit 50

Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:

54-63 boda ocjena 6, 64-73 boda ocjena 7, 74-83 boda ocjena 8, 84-93 boda ocjena 9, 94-100 bodova ocjena 10

**21. Osnovna literatura:**

Bohm, W. (2012). Povijest pedagogije – od Platona do suvremenosti. Sarajevo: Svjetlo riječi.  
Žlebnik, L. , (1989). Opšta istorija školstva i pedagoških ideja, Beograd  
Zaninović, M. (1988). Opća povijest pedagogije, Zagreb: Školska knjiga  
Zaninović, M. (1985). Pedagoška hrestomatija. Zagreb: Školska knjiga

**22. Internet web reference:****23. U primjeni od akademske godine:**

2022/23.

**24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:**